

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA  
O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Član 1

U Zakonu o zdravstvenom osiguranju ( "Službeni list RCG", broj 39/04 i "Službeni list CG", broj 14/11), u članu 8 poslije tačke 21 dodaje se nova tačka koja glasi:

"21a) osiguranici stranci sa stalnim nastanjenjem u Crnoj Gori koji primaju penziju ili invalidninu od inostranog nosioca osiguranja , ako međunarodnim sporazumom nije drukčije određeno;".

Član 2

U članu 16a tačka 9 mijenja se i glasi:

"9) preglede, dijagnostiku i liječenje bolesti usta i zuba za djecu, učenike i studente, a najkasnije do navršene 26 godine života, za žene u toku trudnoće, za lica starija od 65 godina života, za lica oboljela od epilepsije, multiple skleroze, mišićne distrofije, cerebralne paralize, paraplegije i kvadriplegije, mentalno oboljelih lica i lica ometenih u razvoju, u skladu sa kriterijumima regulisanim posebnim propisom, slijepih i gluvonijemih lica;".

Član 3

Poslije člana 16 c dodaje se novi član koji glasi:

"16 d

Osiguraniku može biti propisan lijek u okviru istog internacionalnog nezaštićenog naziva lijeka ( INN) koji je obuhvaćen Listom ljekova iz člana 17 stav 2 ovog zakona, uz učešće osiguranika u razlici između cijene koštanja tog lijeka i cijene po kojoj se

lijek sa Liste lijekova nabavlja iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (referentna cijena).

Doktor medicine mora upoznati pacijenta sa mogućnošću propisivanja lijeka iz stava 1 ovog člana."

Na iznos razlike u cijeni lijekova iz stava 1 ovog člana, osiguranik se se ne može osigurati u dopunskom osiguranju.

#### Član 4

U članu 17stav 2 mijenja se i glasi:

"Vlada, na predlog Ministarstva, utvrđuje Listu lijekova koja obuhvata lijekove koji se obezbjeđuju u skladu sa čl.16a, 16b i 16d ovog zakona, kao i listu medicinskih sredstava koja se ugrađuju u ljudski organizam

U cilju obezbjeđivanja veće dostupnosti lijekova, Vlada utvrđuje i posebnu listu lijekova, čiju cijenu u određenom procentu za svaki pojedinačni lijek , pokriva Fond.

Kriterijume za utvrđivanje lista lijekova iz st. 1 i 2 ovog člana, propisuje Vlada, na predlog Ministarstva.

#### Član 5

U Glavi II Obavezno osiguranje, Poglavlju 2.Prava iz obaveznog osiguranja u naslovu "2) Zdrastvena zaštita osiguranih lica na radu u inostranstvu" riječi : "na radu " brišu se.

#### Član 6

Poslije člana 23 dodaje se novi član koji glasi:

##### "Član 23a

Osiguranik, odnosno član njegove porodice koji boravi u inostranstvu po privatnom poslu, ima pravo na hitnu medicinsku pomoć."

Bliže uslove i način otvarivanja zdravstvene zaštite iz stava 1 propisuje Fond."

## Član 7

U članu 27 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

"Za preduzetnike i lica koja samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost kao osnovno zanimanje osnovicu za obračun naknade zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad čini osnovica na koji se obračunavaju doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje."

Dosadašnji stav 3 postaje stav 4.

## Član 8

U članu 88 tačka 7 mijenja se i glasi.

"7) utvrđuje kriterijume za određivanje cijena zdravstvenih usluga, medicinskih sredstava i medicinsko-tehničkih pomagala koji su obuhvaćeni obaveznim zdravstvenim osiguranjem i utvrđuje njihove cijene i način plaćanja, osim referentnih cijena lijekova;"

## Član 9

U članu 91 tačka 3 mijenja se i glasi:

"3) utvrđuje kriterijume za određivanje cijena zdravstvenih usluga, medicinskih sredstava i medicinsko-tehničkih pomagala koji su obuhvaćeni obaveznim zdravstvenim osiguranjem i utvrđuje njihove cijene i način plaćanja, osim referentnih cijena lijekova;"

## Član 10

Član 108 a mijenja se i glasi:"Fond će početi sa sprovođenjem dopunskog zdravstvenog osiguranja od 1.01 2014. godine".

## Član 11

Odredba člana 3 ovog zakona počće da se primjenjuje od 1.01. 2014.godine.

## Član 12

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

## OBRAZLOŽENJE

### I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti sadržan je u članu 16 stav 1 tačka 5 Ustava Crne Gore kojom je propisano da se zakonom u skladu sa Ustavom uređuju pitanja od interesa za Crnu Goru,

### II RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Razlozi za donošenje ovog zakona proizilaze iz potrebe stvaranja normativne osnove za promjene u farmaceutskoj politici, koje će podržati reformu i u ovom značajnom segmentu zdravstvene djelatnosti, kao nastavak težnji da se zdravstveni sistem učini funkcionalnijim ali i održivim.

### III USAGLAŠENOST SA EVROPSKIM ZAKONODAVSTVOM

Ne postoje sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojim bi se predlog ovog zakona mogao uporediti i vršiti njegovo usklađivanje.

## II. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Odredbom člana 1 ovog zakona priznato je pravo osiguranika strancima sa stalnim nastanjenjem u Crnoj Gori koji primaju penziju ili invalidninu od inostranog nosioca osiguranja, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno. Ovim se reguliše pitanje zdravstvene zaštite lica koja, kao lica bez državljanstva, decenijama borave na teritoriji Crne Gore, npr. lica iz Albanije sa kojom Crna Gora nema sporazum o socijalnom osiguranju.

Odredbom člana 2 uspostavlja se kompatibilnost propisanih rješenja člana 16a. važećeg zakona.

Članom 3 osiguraniku je propisana mogućnost na izbor lijeka, u okviru istog internacionalnog nezaštićenog lijeka ( INN), koji je obuhvaćen Listom lijekova uz učešće u razlici između cijene koštanja tog lijeka i cijene po kojoj se lijek sa Liste lijekova nabavlja iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ( referentna cijena). Na navedeni način, osiguranicima se pruža mogućnost izbora između više lijekova istog hemijskog sastava i terapijskog dejstva.

Članom 4 propisuje se mogućnost kvalitetnije farmakoterapije osiguranicima, dostupnost savremenih terapijskih procedura i inovativnih, a samim tim i skupljih lijekova. Ovim se dodatno obezbjeđuje učešće države u troškovima liječenja pacijenata u smislu obezbjeđivanja kvalitetnije terapije i optimalnog i racionalnog liječenja .

Odredbom čl.5 i 6 regulisana je zdravstvena zaštita lica i članova porodice dok borave u inostranstvu na hitnu medicinsku pomoć.

Članom 7 regulisana je osnovica za utvrđivanje naknade zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad preduzetnika i lica koja samostalno obavljaju djelatnost kao osnovno zanimanje.

Odredbama čl.8 i 9 precizirane su odredbe važećeg zakona.

Čl. 10 i 11 regulišu se pitanja prelaznog režima i odlaže se uvođenje dopunskog zdravstvenog osiguranja i kao i mogućnost izbora lijeka sa Liste lijekova, do stvaranja neophodnih preduslova.

Članom 12 propisano je stupanje na snagu ovog zakona.

#### IV PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za implementaciju ovog Zakona nijesu potrebna posebna sredstva iz Budžeta Crne Gore.